

# URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1	<p>CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Sekretariat za planiranje i uređenje prostora Broj: 06/5-332/25-333/5-106 Bijelo Polje, 30.07.2025.god.</p>	 <p>OPŠTINA BIJELO POLJE</p>
2	<p>Sekretariat za planiranje i uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, na osnovu člana 143 stav 2 i 3 Zakona o uređenju prostora („Sl. list CG“ br. 19/25) i podnijetog zahtjeva Rovčanin Kenada izdaje:</p>	
3	<p><b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</b> <b>za izradu tehničke dokumentacije</b></p>	
4	<p>za izgradnju objekta na lokaciji koju čine katastarske parcele br.646/2, 646/3 i 646/4 KO Gubavač u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG-opštinski propisi", br. 7/14 i „Sl.list CG“, 96/22).</p>	
5	<p><b>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</b></p>	<p>Rovčanin Kenad</p>
6	<p><b>POSTOJEĆE STANJE</b></p>	<p>U posjedovnom listu 363 – prepis KO Gubavač, katastarska parcela br.646/2 evidentirana je kao njiva 2. klase površine 1025 m<sup>2</sup> , katastarska parcela br. 646/3 evidentirana je kao njiva 2. klase površine 87 m<sup>2</sup> i njiva 3. klase površine 85 m<sup>2</sup> i katastarska parcela br. 646/4 evidentirana kao njiva 3. klase površine 37 m<sup>2</sup> .</p>
7	<p><b>PLANIRANO STANJE</b></p>	
7.1.	<p><b>Namjena parcele odnosno lokacije</b></p>	<p>Predmetna lokacija, nalazi se van zahvata Generalnog urbanističkog rješenja u području za koje se primjenjuju smjernice za izgradnju u okviru građevinskog područja seoskih naselja. Pretežna namjena u ruralnim naseljima unutar građevinskog područja je stanovanje male gustine SMG, u okviru koje je između ostalog dozvoljena izgradnja prodavnica i zanatskih</p>

	radnji koje ni na koji način ne ometaju osnovnu namjenu i koje služe svakodnevnim potrebama stanovnika područja.
7.2.	<b>Pravila parcelacije</b> Ukupna površina lokacije iznosi 1234 m <sup>2</sup> . Površina dijela parcele za individualno stanovanje, stambeni dio dvorišta , iznosi minimalno 400m <sup>2</sup> , a maksimalno 625m <sup>2</sup> .
7.3.	<b>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</b> Regulaciona linija (linija koja dijeli javnu površinu od površina drugih namjena) i to je granica katastarskih parcela i putne parcele. Građevinska linija (građevinska linija predstavlja liniju na, ispod i iznad površine zemlje do koje može da se planira najistureniji dio objekta). Minimalna udaljenost <b>stambenog objekta</b> iznosi 2,5m od granice susjedne parcele. Međusobna udaljenost objekata na parceli je minimum 4m. Objekat se postavlja na ili iza građevinske linije.
8	<b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠТИTU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠТИTU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b> Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju planiranje, projektovanje i izviđenje objekata i građevinskih radova, u skladu sa standardima MEST EN 1998-1 i nacionalnim standardom MEST EN 1998-1/NA , kako bi se obezbijedili da su: ljudski životi zaštićeni, oštećenja ograničena, objekti od značaja za civilnu zaštitu ostanu u upotrebljivom stanju. Da bi se obezbijedila stabilnost objekta, kao prihvatljiv nivo seizmičkog rizika obavezno je: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima („Službeni list RCG“, br.28/93, 27/94, 26/07) i Pravilnikom o sadržaju projekata geoloških istraživanja („Službeni list RCG“, BR. 68/23) izraditi Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla, kojim se detaljno utvrđuju geološke, seismološke i seismotektonske karakteristike lokacije, seizmičke karakteristike geološkog modela lokacije, proračun dinamičkog odziva geološkog modela tla lokacije na seizmičku pobudu, amplitudno – frekventne karakteristike seizmičkog odziva, projektne seizmičke parametre za analizu konstrukcije po eurokodu MEST EN 1998/1NA, kao i drugi podaci neophodni za seizmičku sigurnost objekta.</li> </ol> <p>U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima („Službeni list RCG“, BR.28/93, 27/94, 26/07) i Pravilnikom o sadržaju projekata geoloških istraživanja („Službeni list RCG“, BR.68/23) IZRADITI Elaborat o inženjersko – geološkim karakteristikama tla, kojim se detaljno određuju geomehaničke karakteristike tla, nivo podzemnih voda i drugi geomehanički podaci od značaja za sigurnost objekta i diferencijalno slijeganje tla.</p> <p><b>Uslovi za zaštitu od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća:</b> Potrebno je da se pri izgradnji na predmetnom prostoru, skupom urbanističkih i građevinskih karakteristika zadovolje potrebe zaštite i to prije svega tako da se smanje dejstva eventualnog mogućeg razaranja objekata. Zbog toga je, pri planiranju na ovom prostoru obavezno obezbijediti mjere zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda. U</p>

	<p>tom smislu, sa aspekta zaštite na predmetnom području su razrađene i sprovedene mjere i dati parametri povredivosti. Kao optimalna mjera za smanjenje povredivosti, ostvaren je koncept kojim je predmetni prostor koncipiran kao urbani sistem, koji će funkcionisati u sklopu celokupnog naselja.</p> <p><b>Zaštita od požara:</b></p> <p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG", br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list CG", br.8/93).</p> <p><b>Mjere zaštite na radu:</b></p> <p>Projektant koji izrađuje projektnu dokumentaciju dužan je da shodno čl.9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl.list CG", br.34/14, 44/18) pri izradi tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju objekata, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.</p>
9	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b>
10	<b>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</b>
11	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b>

	arheološkog značaja, sve radove treba prekinuti i obavjestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve potrebne mjere za njihovu zaštitu, shodno zakonu.
12	<b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b>
	Tehničkom dokumentacijom obezbijediti prilaz i upotrebu objekta/objekata licima smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 30 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG" br. 19/25) i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl.list CG”, br.41/25).
13	<b>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA</b>
	U stambenom dijelu dvorišta, pored porodično-stambenog objekta, dozvoljena je izgradnja ljetne kuhinje, trijema, sušnice, peći za hleb, mljekara i magacin za sopstvene potrebe. Na ekonomskom dijelu dvorišta, do stambenog dijela, lociraju se čisti ekonomski objekti garaže, ambari, koševi, magacini, nadstrešnice i slično koji mogu pojedinačno biti korisne površine do 50 m <sup>2</sup> , kao i garaža ili nadstrešnica za poljoprivrednu mehanizaciju, mašine i vozila; U stambenom dijelu dvorišta ne mogu se graditi ekonomski i poljoprivredni objekti.
14	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b>
	/
15	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b>
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama ("Sl.list.RCG", br.27/07, i „Sl.list CG“ 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17 i 84/18).
16	<b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b>
	/
17	<b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>
17.1.	<b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b>
	Pri izgradnji objekata pridržavati se propisa o minimalnom rastojanju od vodova pod naponom svih naponskih nivoa prema važećim pravilnicima o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih i podzemnih elektroenergetskih vodova napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJ“, broj 65/88 i „Službeni list SRJ“, broj 18/92), a koji govori o minimalnoj sigurnosnoj horizontalnoj udaljenosti i siguronosnoj visini objekata od vodova pod naponom. Zabranjuje se izgradnja stambenih, ugostiteljskih objekata, proizvodnih objekata i ostalih objekata u zaštitnoj zoni dalekovoda. Prilikom izgradnje objekata držati se važećih tehničkih propisa za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV i objekata elektroenergetske infrastrukture.

	<p>Zaštitni pojas za elektrovodove</p> <p>Dalekovod 400 kV: širina koridora min 40 m obostrano od horizontalne projekcije dalekovoda.</p> <p>Dalekovod 220 kV: širina koridora min 30 m obostrano od horizontalne projekcije dalekovoda.</p> <p>Dalekovod 110 kV: širina koridora min 25m obostrano od horizontalne projekcije dalekovoda.</p> <p>Dalekovod 35 kV: širina koridora min 10 m obostrano od horizontalne projekcije dalekovoda.</p> <p>Dalekovod 10 kV: širina koridora min 5 m obostrano od horizontalne projekcije dalekovoda.</p> <p>Sve objekte, a naročito objekte za stalan boravak ljudi, treba graditi što dalje od dalekovoda 400 kV, 220 kV i 110 kV (min. 25 m od DV 110 kV, odnosno 30 m od DV 220 kV). Za dobijanje odobrenja za izgradnju objekata u blizini vodova navedenog naponskog nivoa potrebno je pribaviti saglasnost od nadležnog JP za prenos el. energije, koje će kao subjekat koji koristi el. energetske objekte utvrditi uslove za izgradnju.</p> <p>Gradnju objekata za stalan boravak ljudi, kao i drugih objekata treba izbjegavati i u blizini vodova 35kV i 10kV, odnosno u zoni od min. 5 m lijevo i desno horizontalno od projekcije najbližeg provodnika u neotklonjenom stanju.</p> <p>Ukoliko se iz nekih opravdanih razloga mora graditi u navedenoj zoni, potrebno je prije početka izgradnje pribaviti saglasnost od nadležnog JP na elaborat koji treba da uradi ovlašćena projektantska organizacija za takve poslove a koji treba da sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzdužni i poprečni profil trase dalekovoda u rasponu ukrštanja (geodetski snimak sa prikazom visine stubova i provodnika iznad zemlje);</li> <li>- situacioni prikaz položaja objekata u odnosu na dalekovod;</li> <li>- potreban proračun;</li> <li>- zaključak o ispunjenosti svih uslova iz tehničkih propisa i mišljenje da li se izgradnjom u blizini el. energetskog objekta ugrožava bezbjednost ljudi i imovine.</li> </ul> <p>Tehnička dokumentacija treba da sadrži razradu priključka objekta na niskonaponsku mrežu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehničkim preporukama EPCG i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)</li> <li>- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta</li> <li>- Uputstvo i tehnički uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV. Električne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.</li> </ul>
17.2.	<b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b>
	<p>Tehnički uslovi priključenja objekta na hidrotehničku infrastrukturu uraditi prema uslovima DOO Vodovod „Bistrica“ iz Bijelog Polja broj 03-332/25-1321/2 od 28.07.2025.godine koji su sastavni dio ovih uslova.</p> <p>Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima.</p>
17.3.	<b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b>
	<p>Objekat se preko pristupnog puta, označenog katastarskom parcelom br. 644/6 KO Gubavač priključuje na lokalni put u Planu evidentiran kao L1 (Bijelo Polje-Rasovo-Bistrica).</p>
17.4.	<b>Ostali infrastrukturni uslovi</b>

	<p><b>Mjesto, način i uslovi priključenja objekta na telekomunikacionu infrastrukturnu mrežu:</b></p> <p>Priklučak novih objekata na TK infrastrukturu predviđen je iz samostojećih koncentracionih ormana ili direktno do TK ormana postavljenih u samom objektu. Priklučak izvesti kroz prethodno položene PVC cijevi 110mm, odnosno PE cijevi prečnika 40mm do objekata. Unutrašnju telekomunikacionu instalaciju izvoditi u svemu prema Uputstvu o izradi telefonskih instalacija i uvoda - ZJPTT i važećih propisa i standarda iz ove oblasti. Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati propise koji se odnose na zaštitu i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih mreža, odnosno Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", br.40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega. Takođe koristiti sledeće sajtove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije <a href="http://www.ekip.me/regulativa/">http://www.ekip.me/regulativa/</a>;</li> <li>-sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <a href="http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me">http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip.me</a> kao i</li> <li>-adresu web portala <a href="http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.isp">http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.isp</a> preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferentnoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.</li> </ul> <p><b>Uslovi za kablovske distributivne sisteme RTV programa:</b></p> <p>Priklučak objekata na KDS izvesti podzemnim optičkim ili koaksialnim kablom ostavljenog kroz odgovarajuću PVC cijev do unutrašnjeg priključka (KDS distributivni orman ili direktni priključak za individualni objekat).</p>
18	<p><b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b></p> <p><b>Potrebe za geološkim, hidrološkim, geodetskim ispitivanjima:</b> Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima i u skladu sa geomehaničkim ispitivanjima u zoni građenja. Meteorološki podaci: Područje opštine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom dijelu. Dolinski dio karakteriše umereno topla i vlažna klima sa toplim ljetima. Srednja godišnja temperatura iznosi 9,4 C. Najtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom 19,1 C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godišnja vrednost insolacije je 1 635,3 časova, srednji mjesечni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228,4 časova, a minimum je u decembru sa 39 časova. Veći dio područja odlikuje se modifikovanim fluvijometrijskim režimom padavina, pri čemu se maksimalne količine izlučuju u kasnoj jeseni i u prvom dijelu zime (oktobar-januar), a minimalne tokom ljeta (jun-avgust). Za područje opštine Bijelo Polje, obimnije snežne padavine karakteristične su od sredine novembra, a najintenzivnije su u razdoblju decembar-mart. Snežni pokrivač traje oko 5 meseci. Srednja godišnja suma padavina je 920mm. Srednja mjesечna suma padavina najveća je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u avgustu 55,1mm. Na osnovu podataka mjernih stanica može se konstatovati da se relativna vlažnost vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povišenosti. Relativna vlažnost vazduha je veća zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom. Srednja</p>

	<p>godišnja vrijednost vlažnosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je minimum u julu 72,6%.</p> <p>U Bijelom Polju su izrazitije zastupljeni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistočnog i sjeveroistočnog pravca jer se tim pravcima pruža dolina Lima i njene pritoke s jedne i bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.</p> <p>U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima („Službeni list RCG“, br.28/93, 27/94, 26/07) i Pravilnikom o sadržaju projekata geoloških istraživanja („Službeni list RCG“, br.68/23) uzraditi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla, kojim se detaljno utvrđuju geološke, seizmološke i seismotektonске karakteristike lokacije, seizmičke karakteristike geološkog modela lokacije lokacije, proračun dinamičkog odziva geološkog modela tla lokacije na seizmičku pobudu, amplitudno – frekventne karakteristike seizmičkog odziva, projektne seizmičke parametre za analizu konstrukcije po eurokodu MEST EN 1998/1NA, kao i drugi podaci neophodni za seizmičku sigurnost objekta.</li> <li>2. Elaborat o inženjersko – geološkim karakteristikama tla, kojim se detaljno određuju geomehaničke karakteristike tla, nivo podzemnih voda i drugi geomehanički podaci od značaja za sigurnost objekta i diferencijalno slijeganje tla.</li> </ol>
--	---


19	<b>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</b>	/
20	<b>ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</b>	
	Oznaka urbanističke parcele	Katastarske parcele br. 646/2, 646/3 i 646/4 KO Gubavač
	Površina urbanističke parcele	Površina lokacije iznosi 1234 m <sup>2</sup>
	Maksimalni indeks zauzetosti	0,40 na ukupnoj parceli 0,30 na stambenom dijelu parcele
	Maksimalni indeks izgrađenosti	0,80 na ukupnoj parceli 1,00 na stambenom dijelu parcele
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	500m <sup>2</sup> (max BGP stambenog objekta)
	Maksimalna spratnost objekata	-P+1+Pk (tri etaže bez obzira na njihovu nomenklaturu-stambeni objekat). -dvije nadzemne etaže (u skladu sa namjenom objekta) -jedna nadzemna etaža – pomoći i ekonomski objekti
	Maksimalna visinska kota objekta	/


	<p>Objekat može imati podrumski dio ako ne postoje smetnje geotehničke ili hidrotehničke prirode. Najveća visina etaže za obračun visine građevine, mjerena između gornjih kota međuetajnih konstrukcija iznosi za stambene etaže 3,50m a za poslovne etaže 4,50m. Potkrovje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno ispod kosog ili zaobljenog krovišta. Najveće moguće dimenzije potkrovlja određene su visinom nadzidka od 1,60m, te visinom sljemena krovišta od 4,5m mјerenih od gornje kote podne konstrukcije potkrovlja.</p> <p>U obračun urbanističkih parametara ulaze svi objekti sa parceli bili oni u službenoj evidenciji ili ne.</p>
	<p>Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila</p>
	<p>Parkiranje i garažiranje je planirano u okviru parcele ili u garaži u objektu. Broj parking mјesta obezbjediti po normativu - 1 PM /1 stan. Sve vrste vozila i mehanizacije parkiraju se ili garažiraju samo u ekonomskom dijelu dvorišta. Minimalna širina kolskog prilaza sa javne saobraćajnice je 3m.</p> <p>Izgradnju objekta projektovati u duhu i skladu sa postojećim objektima i u skladu sa ambijentom, kao i u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.</p> <p>Arhitektura i materijalizacija objekta treba da bude uskladjeni sa funkcijom, klimatskim i graditeljskim kontekstom, kao i sa pejzažem. Oblikovanje krovnih ravni i izbor krovног pokrivača, tekstura i boja važan su element arhitektonike građene sredine. Krovni pokrivači su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno izvedeni. Za sve objekte se preporučuju kosi krovovi, dvovodni ili četvorovodni, a kod komplikovaniјih objekata i kombinovani, nagib krovnih ravni je u funkciji odabranog krovног pokrivača. U tom smislu voditi računa o primjeni onih formi i načina pokrivanja koji su dominantni u postojećim strukturama. Pri oblikovanju objekata ostvariti vizuelnu harmoniju sa prirodnim okruženjem, interakciju sa prirodnim ekološko-geološkim karakteristikama, izgled objekta u skladu sa kulturnim okruženjem u kojem funkcioniše, sjediniti kulturne motive i tradicionalne stilove gdje god je to moguće, poštovati principje tradicionalne, izvorne arhitekture u projektovanju i asimiliranje u lokalni kulturni kontekst. U izgradnji objekata treba koristiti</p>

		<p>elemente tradicionalne arhitekture tog podneblja ukomponovane na savremen način, prirodne materijale i dr.</p>
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	<p>Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje, te implementacijom mjera energetske efikasnosti u sve segmente energetskog sistema. Održiva gradnja je svakako jedan od značajnijih segmenata održivog razvoja koji uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu</li> <li>-Energetsku efikasnost zgrada</li> <li>-Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata</li> </ul> <p>U cilju energetske i ekološki održive izgradnje objekata treba težiti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Smanjenju gubitaka toplote iz objekta poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnim odnosom osnove i volumena zgrade</li> <li>-Povećanju toplotnih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije</li> <li>-Korišćenju obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd)</li> <li>-Povećanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije.</li> <li>-Predvidjeti mogućnost korišćenja solarne energije.</li> <li>-Kao sistem protiv preterane insolacije korititi održive sisteme (zasenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i sl.) kako bi se smanjila potrošnja energije za veštačku klimatizaciju.</li> <li>-Pri proračunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrednosti za 20-25% niže od maksimalnih dozvoljenih vrijednosti za ovu klimatsku zonu.</li> <li>-Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbjediti neophodnu zasjenu u ljetnjim mjesecima.Kod gradnje novih</li> </ul>

		<p>objekata važno je već u fazi idejnog rešenja u saradnji sa projektantom predvideti sve što je potrebno da se dobije kvalitetna i optimalna energetski efikasna zgrada.Zato je potrebno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik kuće</li> <li>-Primeniti visoki nivo toplotne izolacije kompletног spoljnјeg omotačа objekta i izbegavati toplotne mostove.</li> </ul> <p>U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima.</p>
--	--	---

21	<b>DOSTAVLJENO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podnosiocu zahtjeva</li> <li>- Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje</li> <li>- Arhivi</li> </ul>	
22	<b>OBРАДИВАЧI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:</b>	Ljiljana Ojdanić 
23	<b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b>	Haris Šahman
24	M.P. 	<b>potpis ovlašćenog službenog lica</b> 
25	<b>PRILOZI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grafički prilozi iz planskog dokumenta</li> <li>- Posjedovni list i kopija plana sa koordinatama detaljnih tačaka</li> <li>- Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uslovi vodovoda za izradu tehničke dokumentacije broj 03-332/25-1321/2 od 28.07.2025.godine izdati od strane DOO Vodovod „Bistrica“ iz Bijelog Polja.</li> </ul>





#### LEGENDA:

Sabroč

- MAGISTRALNA SAOBRACAJNICA
- LOKALNI PUT
- ZASTITNI POJASEVI OBILAZNOG PUTA M-21 --- 60m; ... 25m;
- ŽELJEZNIČKA PRUGA BEograd-BAR sa infrastrukturnim i pružnim pojasmom
- IDEALNO REŠENJE TRASE PRUGE PLEVLJA-BIJELO POLJE VAR1 (L=58,42KM)
- IDEALNO REŠENJE TRASE PRUGE BIJELO POLJE-BERANE-PEĆ VAR2 (L=58,89KM)
- IDEALNO REŠENJE TRASE PRUGE BIJELO POLJE-BERANE-PEĆ VAR2,3 (L=55,50KM)
- KORIDOR TRASE PRUGE PLEVLJA-BIJELO POLJE V1,7 (S=400,0M)
- KORIDORTRASE PRUGE BIJELO POLJE-BERANE-PEĆ V2,2 i V2,3 (S=400,0M)
- KORIDOR AUTO PUTA L=2,9KM
- ZONA UTICAJA AUTOPUTA

#### Telekomunikacije

- Elektronički komunikacioni čvor CT postrojaj
  - Basna stanica mobilne telefonijske postrojice
  - Basna stanica mobilne telefonijske PLANIRANA
  - Telekomunikaciona kanalizacija sa magistralnim optičkim kabelom postrojaj
- Postrojed optički kabel u vlasništvu ZGZ

#### Elektroenergetika

- Elektrovez 400kV
- Elektrovez 220kV
- Elektrovez 110kV
- Elektrovez 10kV PLAN
- Elektrovez 35kV
- Elektrovez 33kV PLAN
- KV voz 33kV PLAN
- Elektrovez 10kv UHVDAWE

#### LEGENDA:

- POVRŠINE NASELJA za koje je predviđena generativno urbanistička razred.
- Površine ostalih naselja
- Izdvojeno gospodarsko zemljište
- Polijsopravne površine
- Šumski površini
- Ostala prirodne površine
- Vodenе površine
- Zatidjena površina
- Površine i koridi saboračajne infrastrukture
- Površine i koridi ostale infrastrukture

#### MREŽA NASELJA:

- Centar regionalnog značaja
- Optinski center
- Lokalni centar
- Sekundarni lokalni centar
- Ostala naselja

#### DPP

- Detaljni prostorni plan auto puta Bar-Boljari (zona uticaja auto puta)  
Prostorni plan posebne namjene Bjeljica-Konović

#### SIMBOI:

- AUTOBUSKA STANICA
- ŽELJEZNIČKA STANICA
- BENZINSKA STANICA
- PETLJA
- STALNI GRANIČNI PRELAZI
- OSTALI PRELAZI
- PREKOGRAĐIVAČNA SARADNJA
- HELIKOPTEROM
- PLANIRANO ODLAGALIŠTE OTPADA
- KONCESSIONA PODRUČJA

LEŽIŠTA MINERALNIH SROVINA  
(Mramor,pjesak,grafitinski kamen,bigar i mineralne vode)

ŽICARA

TS 400/100V

TS 110/50kV

TS 35/10kV

TS 110/35kV PLAN

TS 35/10kV PLAN

Raskloeno postrojenje

mHE PLAN

## PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE BIJELO POLJE PLAN



GODIŠNJA ODRŽIVOST  
PU-Po - Bijelo Polje  
BR. 02 - 728  
od 06.03.2014.godine

PREDSEDNIČKI PISLICE  
Džamal Čulaić



#### Legenda

- Granična PUP-a
- Optinske granice
- Državna granica

NARUČILAC	OPŠTINA BIJELO POLJE
NOSILAC IZRADE	MONTENEGROPROJECT
PRILOG	NAMJENA POVRŠINA
RUKOVODILAC	mr Jadranka Popović, dipl.ing.arh.ub.
TIKA	Antonio Jansana Vega, arhitekt
ODGOVORNJI PLANER	Svetlana Ojdanić, dipl. prost planer
datum:mart 2014 god	
R 1:25000	
list br. 3	

Oluja





SAOBRACAJ	
MAGISTRALNA SAOBRACAJNICA	
LOKALNI PUT	
VĀŽNUJ PUTEV KOJI JSU JAVNI	
ULICE U NASELJIMA	
ZASTITNI PISAREVI OBILAZNIĆO PUTO M-21 — 80m — 25m; (dan 4 dan 70 Zagon s putemva Slet RCG, br. 4204)	
TELJEZNIČKA PRIRODNE GEOFRAZIJSKE infrastrukturne i pružni pješom Zagon o živnjaku Slet RCZ, dr. 27/2013)	
IDEANO RESENUJE TRASE PRUGE BIJELO POLJE-BERANE-PEĆ VAR1.7G+56.42KM)	
IDEANO RESENUJE TRASE PRUGE BIJELO POLJE-BERANE-PEĆ VAR2.2 (L=56,89KM)	
IDEANO RESENUJE TRASE PRUGE BIJELO POLJE-BERANE-PEĆ VAR2.3 (L=55,50LM)	
KORIDOR TRASE PRUGE BIJELO POLJE-BERANE-PEĆ V2.2 I V2.3 (S=400,0M)	
KORIDOR TRASE PRUGE BIJELO POLJE-BERANE-PEĆ V2.2 I V2.3 (S=400,0M)	
KORIDOR AUTO PUTA I +2 DKM	
ZONA UTICAJA AUTOPUTA	
ZICARA	

PLANSKI DOKUMENTI I STUDIJE	
DPP	DETALJNI PROSTORNI PLAN
PPPN	PROSTORNI PLAN POSEBNE NAMJENE
DSL	DRZAVNA STUDIJA LOKACIJE
DUP	DETALJNI URBANISTIČKI PLAN
LSL	LOKALNA STUDIJA LOKACIJE
UP	URBANISTIČKI PROJEKT
ST	IZRADA STUDIJE
	ZELENI POJAS U CRNOJ GORI -Nacionalni likovni


LEGENDA	
GRANICE GENERALNE URBANISTIČKE RAZRADE	
2 Plevne Pože	
3 Tomisljevo	
4 Zeleni	
5 Ljubovi	
6 Kanje	
7 Belica	
ZAŠTICENA PODRUČJA	
Džamiji zračaj	
Spomenici prirode	
1	
2	
3	
SPORTSKO REKREATIVNE POVRSINE VAN URBANOG JEZERA	
Park - Šuma - Nedakovi	
Park - Šuma - Obrov	
TURIZAM	
Planičarski kuristički centar - Teme (PPPN Bjelacica-Konjovi)	
Planičarski kuristički centar - Čajigija (PPPN Bjelacica-Konjovi)	
Turističko-rekreativna zona Šobat	
Turističko-rekreativna zona Kamen	
Uka	
Lazna Luka	
KULTURNO-ISTORIJSKI LOKALITETI	
Samograd	
KOMUNALNA I OSTALA INFRASTRUKTURA	
Avt za pre	
GRANICA STALNOG REZERVATA DIVLAČI	
REZERVAT DIVLAČI	
ORIENTACIONA GRANICA KONKURSA	

PROSTORNO URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE BIJELO POLJE	
PLAN	
LEGENDA	
MREŽA NASELJA:	
CENTAR REGIONALNOG ZNAČAJA	
OPŠINSKI CENTAR	
LOKALNI CENTAR	
BEZKUDARNI LOKALNI CENTAR	
OSTALA NASELJA	
IZVOLJENO GRADJEVINSKO ZEMLJESTVO	
GRANICA PUP-A	
OPŠINSKA GRANICA	
DRZAVNA GRANICA	
NARUČIAC	OPŠTINA BIJELO POLJE
NOSILAC IZRADE	MONTEGREOPROJEKT
PRILOG	REŽIM UREĐENJA
RUKOVODILAC TIMA	mi Dragan Popović dipl.ing arh ub. Antonio Jansana Vega, arhitekt
ODGOVORNJI PLANER	Odjeljka Svetlana dipl prost planer
datum: mart 2014 god.	R 1:25000
	Ist br 4

TS 35/10  
"Gubava"  
(4+4) MV







#### LEGENDA

##### TELEKOMUNIKACIJE

TC	ELEKTRONSKI KOMUNIKACIONI ČVOR CT POSTOJEĆI
MT	BAZNA STANICA MOBILNE TELEFONIJE POSTOJEĆA
MT	BAZNA STANICA MOBILNE TELEFONIJE PLANIRANA
	TELEKOMUNIKACIONA KANALIZACIJA SA MAGISTRALnim OPTičKIM KABLOM POSTOJEĆA
	POSTOJEĆI OPTičKI KABAL U VLASTIŠTVU ŽIG

##### ELEKTROENERGETIKA

TS	ELEKTROVOD 400 kV
TS	ELEKTROVOD 220 kV
TS	ELEKTROVOD 110 kV
TS	ELEKTROVOD 110 kV PLAN
TS	ELEKTROVOD 35 kV
TS	ELEKTROVOD 35 kV PLAN
TS	KV VOD 35 kV PLAN
TS	ELEKTROVOD 35 kV UKIDANJE
TS	TS 405/110 kV
TS	TS 110/35 kV
TS	TS 35/10 kV
TS	TS 110/35 kV PLAN
TS	TS 35/10 kV PLAN
TS	RASKLOPNO POSTROJENJE
TS	mHE PLAN


#### LEGENDA

##### SAOBRAĆAJ

MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA
LOKALNI PUT
VAŽNI putevi koji nisu javni
ULICE U NASELJIMA
ZASTITNI POJAS EV OBILAZNIČKOG puta M-21 ..... 10m ..... 25m (diam 4 i diam 70 Zezon s putnevinom 6 ist RC02, br. 4204)
ŽELJEZNIČKA PRUGA BEGORAD-BAR sa infrastrukturnim prutim pojasom (diam 3 i živinjani dijel RC02, br. 272/02)
IDEJNO REŠENJE TRASE PRUGE PLEVTLJA-BEJEO POLJE VARI 7(L=56,420M)
IDEJNO REŠENJE TRASE PRUGE BEJEO POLJE-BERANE-PEC VAR2 2(L=56,890M)
KORIDOR TRASE PRUGE BEJEO POLJE-BERANE-PEC VAR2 3(L=55,50LM)
KORIDOR TRASE PRUGE BEJEO POLJE-BERANE-PEC V1.7 (L=400,0M)
KORIDOR AUTO PUTA L=2,00M
ZONA UTICAJA AUTOPUTA
ŽIČARA

AUTOBUSKA STANICA
ŽELJEZNIČKA STANICA
ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE
BENZINSKA STANICA
PETLJA
STALNI GRANIČNI PRELAZI
OSTALI PRELAZI



#### LEGENDA

##### HIDROTEHNIKA

REZERVOARI
GLAVNI ČEVJOVOD POSTOJEĆI
POSTOJEĆA VODOVODNA MREŽA
REGULIRANI VODOTOK


LIVCI VODA pod 100 l/s
TESE VODA od 100-1000 l/s
TESE VODA od 10-100 l/s
GLAVNA ČEVJA STANICA ZA UTRADNU VODU
POSTROJENJE ZA OTPADNE VODE "NEDAKSIS"

PLANIRANA ODNODNE KANALI ZA ATMOSFERSKIE VODE U SKLOPU OBILAZNE SAOBRAĆAJNICE
PLANIRANA ČEVJOVOD PLANIRANI
PLANIRANA VODOVODNA MREŽA

#### PROSTORNO URBANISTIČKI PLAN OPštine BIJEO POLJE

##### PLAN



#### LEGENDA

##### OPština BIJEO POLJE

NARUČILAC	OPština BIJEO POLJE	OPština BIJEO POLJE
NOŠILAK IZRADE	MONTENEGROPROJECT	PLANET CLUSTER
PRilog	TEHNOLoGISTIČKI Sektori: Hidroelektra, Elektrotehnička komunikacija i infrastrukture (Telekomunikacija i Elektroenergetika)	PLANET CLUSTER
RUKOVODIČ	mr. Jadrinko Popović, dipl.ing.arh.ub	PLANET CLUSTER
TIKA	Antonio Jancsára Vega, arhitekta	PLANET CLUSTER
ODGOVORNi PLANER	Zoran Đorđević, dipl.ing.grad. Marta Novaković, dipl.ing.grad. Željko Marić, dipl.ing.elekt. Nada Đurić, dipl.ing.elekt.	PLANET CLUSTER
datum:	mar 2014 god	R 1:25000
		list br. 9

CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE  
PODRUČNA JEDINICA: BIJELO POLJE  
Broj: 105-917/25-2/215-DJ  
Datum: 08.07.2025.



Katastarska opština: GUBAVAC  
Broj lista nepokretnosti:  
Broj plana: 2,3  
Parcele: 646/2, 646/3, 646/4


## KOPIJA PLANA

Razmjera 1:2500

↑  
S

4  
773  
500  
100  
000

4  
773  
500  
100  
000



4  
773  
500  
100  
000

4  
773  
500  
100  
000

Ovjerava  
Službeno lice



## UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA  
BIJELO POLJE

Broj: 105-919-4229/2025

Datum: 04.07.2025.

KO: GUBAVAČ

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.06/5-332/25-333/1-106, , za potrebe , izdaje se

## POSJEDOVNI LIST 363 - PREPIS

## Posjednici

Matični broj - ID	Naziv - adresa i mjesto	Stvarno pravni odnos	Obim prava
	ROVČANIN VAHID KENAD	SOPSTVENIK - POSJEDNIK	1/1

## Parcelle

Blok	Broj	Podbroj	Plan	Potes	Klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod	SP	Primjedba
			RB	Kultura				Pripis	
646	2	2	17	OKUŠNICA NJIVA	2	1025	12.92	15/2020 363/3	
646	3	2	17	OKUŠNICA NJIVA	2	87	1.10	8/2023 363/3	
646	3	2	17	OKUŠNICA NJIVA	3	85	0.85	8/2023 363/3	
646	4	2	17	OKUŠNICA NJIVA	3	37	0.37	8/2023 363/3	

Ukupno

1234 15.23

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik:

*R. Rajko*

Madžgalj Rajko, dipl pravnik

\*\*\* UPRAVA ZA NEKRETNINE \*\*\*

PODRUČNA JEDINICA: BIJELO POLJE

KO: GUBAVAČ, R 1:2500

Po zahjevu broj: 105-917/25-504-DJ, od: 08.07.2025. godine

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I UREDJENJE PROSTORA

izdajemo slijedeće koordinate detaljnih tačaka katastarskih parcela  
očitane grafički sa digitalnog plana

Katbase v2025.6.5 - (2) EKSPORT PODATAKA 08.07.2025 07:58

1	7400951.38	4773425.58	0.00	Odrzavanje
1	7401027.63	4773395.89	0.00	Odrzavanje
2	7400944.32	4773406.22	0.00	Odrzavanje
2	7401026.88	4773397.21	0.00	Odrzavanje
3	7400992.35	4773409.44	0.00	Odrzavanje
4	7400974.59	4773415.83	0.00	Odrzavanje
5	7400959.30	4773422.44	0.00	Odrzavanje
6	7400959.12	4773421.97	0.00	Odrzavanje
7	7400952.15	4773403.46	0.00	Odrzavanje
3149	7401027.92	4773397.37	0.00	
4684	7400909.63	4773442.95	0.00	
4685	7400937.09	4773431.24	0.00	
4686	7400974.77	4773416.30	0.00	
4687	7400992.48	4773409.93	0.00	
4693	7400938.02	4773408.44	0.00	
4694	7400900.36	4773422.81	0.00	

Parcela: 646/2 (P=983 DOZVOLJENO ODSTUPANJE POVRŠINE:55 mkv)

Frontovi:

od do dužina(m)

4684-4685 29.85

4685-1 15.37

1-2 20.61

2-4693 6.68

4693-4694 40.31

4694-4684 22.17

Parcela: 646/3 (P=172 DOZVOLJENO ODSTUPANJE POVRŠINE:23 mkv)

Frontovi:

od do dužina(m)

1-5 8.52

5-6 0.50

6-7 19.78

7-2 8.30

2-1 20.61

Parcela: 646/4 (P=37 DOZVOLJENO ODSTUPANJE POVRŠINE:11 mkv)

Frontovi:

od do dužina(m)

4686-4687 18.82

4687-3149 37.60  
3149-1 1.51  
1-2 1.52  
2-3 36.63  
3-4 18.87  
4-6 16.64  
6-5 0.50  
5-4686 16.64

-----  
\*\*\* S L U Ž B E N A K O N S T A T A C I J A: \*\*\*  
-----

Uvidom u alfanumeričku i grafičku bazu podataka katastra nepokretnosti konstatuje se da postoji razlika u podacima koje se odnose na površinu parcele.

Razlika u površine parcele 646/2 iznosi 42 mkv  
Razlika u površine parcele 646/3 iznosi 0 mkv  
Razlika u površine parcele 646/4 iznosi 0 mkv

Razlika u površinama je nastala prilikom prevodjenja analognog katastarskog plana u digitalni oblik.

-----  
\*\*\* Parcele su u postojećim (istim) granicama. \*\*\*  
-----

OBRAZLOŽENJE: RAZLIKA POVRSINE IZMEDJU NUMERIKE I GRAFIKE U GRANICI DOZVOLJENOG ODSTUPANJA



Obradila:

Božica

CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE  
PODRUČNA JEDINICA: BIJELO POLJE  
Broj: 105-917/25-504-DJ  
Datum: 08.07.2025.




Katastarska opština: GUBAVAČ  
Broj lista nepokretnosti:  
Broj plana: 2,3  
Parcelle: 646/2, 646/3, 646/4

## SKICA PARCELA

Razmjera 1:2500

↑  
**S**



Ovjerava  
Službeno lice:



Broj: 03-332/25-1321/2

28.07.2025. godine

Za: Opština Bijelo Polje  
Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora  
Ulica Slobode bb  
84000 Bijelo Polje

Crna Gora  
Opština Bijelo Polje  
Služba za zajedničko poslovanje

Pričuvano	29.07.2025.			
Ograničena redoslijed	Jedinstveni štampljatz	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06-33475	333/4			

**Veza:** Zahtjev za izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije br. 06/5-332/25-333/3-106 od 17.07.2025. god.

**Predmet:** Odgovor na zahtjev za izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, član 74., a rješavajući po zahtjevu Rovčanin Kenada D.O.O. Vodovod „BISTRICA“, Bijelo Polje izdaje uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta na kat. parc. br. 646/2, 646/3, 646/4 KO Gubavač.

U vezi Vašeg zahtjeva za izdavanje uslova, br. 06/5-332/25-333/3-106 od 17.07.2025.godine, dostavljamo Vam uslove za izgradnju objekta i priključenje na gradski vodovod i kanalizaciju za 646/2, 646/3, 646/4 KO Gubavač.

**Vodovodna mreža PVC Ø150mm** prolazi sa desne strane lokalnog puta Rasovo - Bistrica, gdje treba planirati priključenje vodovodne mreže za objekat na kat. parc. br. 646/2, 646/3, 646/4 KO Gubavač. Prosječna dubina glavnog vodovoda je oko **100cm**. U tom dijelu naselja pritisak u vodovodnoj mreži iznosi oko **3.0 bar**. Investor radova je u obavezi da riješi sve imovinsko pravne probleme i da priključnu liniju položi do mjesta priključenja na glavnu vodovodnu mrežu, dio cjevovoda od vodomjerne šahte do mjesta priključenja na gradsku vodovodnu mrežu postaje dio javnog sistema. Vodomjer predviđjeti u na prelazu sa javne na privanu parcelu. Minimalne dimenzije vodomjerne šahte iznose **100\*100\*100cm**, za istu je potrebno uraditi laki metalni poklopac. Izbjegavati postavljanje vodomjerne šahte na kolovozu ili na parking mjestima. Vodomjerna šahta osim vodomjera treba sadržati regulator pritiska, hvatač mulja kao i prvi i drugi ventil. Vodomjer predviđjeti od proizvođača INSA ili drugog proizvođača koji ima iste gabarite kao vodomjer ovog proizvođača, sa državnim žigom Zavoda za metrologiju Crne Gore. U slučaju postojanja više stambenih (poslovnih) jedinica u skloništu za vodomjer predviđjeti vodomjere za svaku stambenu (poslovnu) jedinicu posebno. Kod objekata koji imaju hidrantsku mrežu predviđjeti poseban vodomjer za istu. Za vodomjere promjera preko 50mm predviđjeti vodomjer kombinovanog tipa. Prečnik priključne linije usvojiti prema hidrauličkom proračunu. *Prilikom izgradnje objekta, investor je dužan da uradi privremeni priključak sa instalacijom vodomjera, koji će koristiti u toku izvođenja radova na objektu i isti prijavi tehničkoj službi Vodovoda „Bistrica“.*





D.o.o  
VODOVOD "BISTRICA"  
Bijelo Polje

CKB banka: 510-2196-48, Hipotekarna banka : 520-13821-31, Atlas banka: 305-96494-37, Prva banka : 535-5787-81

Muha Dizdarevića 8, 84000 Bijelo Polje  
Tel/ 050/432-239, Fax: 050/432-120,  
Korisnicka služba: 050/431-006  
e-mail: vodovodbp@t-com.me  
PIB: 02004011, PDV: 70/31-00424-6,  
Šifra djelatnosti 41000

**Fekalna kanalizacija** ne postoji za ovaj dio naselja. Potrebno je uraditi separator za preradu otpadnih voda (biološki separator). Prilikom odabira separatora voditi računa o potrebnom stepenu prečišćene vode, a prečišćenu vodu nakon tretmana treba sprovesti u prirodni recipijent - rijeku Lim ili upojni bunar. (*Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji podzemnih i površinskih voda na teritoriji Crne Gore*). Kvalitet prečišćene vode mora zadovoljiti *Pravilnik o kvalitetu i sanitarno - tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, Sl. List CG, br. 45/08 od 31.07.2008, 9/10 od 19.02.2010, 26/12 od 24.05.2012, 52/12 od 12.10.2012 i 59/13 od 26.12.2013.godine.*

Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima.

**Prilog:** Skica sa približnim položajem cjevovoda i mjestom priključenja na vodovodnu mrežu

Tehnička obrada  
*Marko Bulatović*

Tomović Radoš dipl.inž. grad.



D.O.O. VODOVOD „BISTRICA“  
Bijelo Polje

Tehnički rukovodilac  
*Marko Bulatović*

Marko Bulatović, dipl. inž. grad.

